

PHILIPS

Gramofon
TAFT1



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support


Sadržaj

1	Važno	2		
	Bezbijednost	2		
	Napomena	3		
	Zaštitni znaci	3		
2	Vaš gramofon	4		
	Uvod	4		
	Šta je u kutiji	4		
	Pregled gramofona	5		
3	Početak	8		
	Sastavljanje gramofona	8		
	Povezivanje putem RCA audio kabla	10		
	Povežite slušalice	11		
	Povezivanje sa naponskom mrežom	11		
	Uključivanje i isključivanje	11		
4	Rad gramofona	12		
	Reprodukcija vinila	12		
	Prestanak reprodukcije vinilnih ploča	12		
	Zamijenite iglu	13		
	Uklonite prekrivač protiv prašine	13		
5	Reprodukcija sa diska	14		
6	Slušanje Bluetooth® muzike	15		
	Povežite Bluetooth®	15		
	Prekidanje Bluetooth®-a	15		
	Pražnjenje memorije Bluetooth® uparivanja	15		
7	Auracast™ rad	16		
	Auracast™ emitovanje	16		
	Prekidanje Auracast™ emitovanja	16		
8	Bluetooth-Out rad (BT-OUT)	17		
	Povezivanje sa Bluetooth uređaj	17		
	Prekid veze IZLAZA Bluetooth	17		
9	Povezivanje Philips Fidelio FT1 gramofona i FA3 zvučnika	18		
	Auracast™ veza	18		
	Bluetooth ulaz i izlaz veza	20		
	Kablovska veza (putem RCA audio kabla)	22		
10	Philips Entertainment aplikacija	23		
	Preuzimanje aplikacije	23		
	Uparite aplikaciju sa gramofonom	23		
	Odaberite izvor zvuka	24		
	Odaberite CD/MP3 programiranje	24		
	Izbor režima reprodukcije	25		
	Izbor podešavanja sata	25		
	Izbor osvetljenja ekrana	26		
	Odabir Auracast™ emitovanja	26		
	Odaberite izlaza Bluetooth (BT Out)	27		
	Vodič za korisnike	28		
	Daljinski upravljač	28		
	Nadogradnja firmware-a	29		
11	Specifikacije proizvoda	30		
12	Rešavanje problema	31		

1 Važno

Bezbjednost

Pročitajte sva uputstva prije no što upotrijebite ovaj gramofon. Ako dode do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.



Ikonica „munja“ ukazuje da unutar uređaja postoji neizolovani materijal koji može dovesti do strujnog udara. Zbog bezbjednosti svih u domaćinstvu, molimo da ne otvarate kućište. Ikonica „znak uzvika“ ukazuje na karakteristike koje morate pažljivo pročitati u literaturi koju ste dobili da izbjegnute probleme u radu i održavanju uređaja.

UPOZORENJE: Da umanjite rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, niti predmeti ispunjeni tečnošću, poput vaza smeju biti postavljeni na uređaj.

OPREZ: Da izbjegnute strujni udar propisno uključite utikač. (Za regione sa polarizovanim utikačima: Da spriječite strujni udar, uparite širok dio sa širokim ulazom.)

Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište uređaja.
- Nikad ne podmazujte dijelove uređaja.
- Nikad ne gledajte u laserski zrak unutar uređaja.
- Nikad ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj daleko od sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena ili toplote.
- Postarajte se da uvijek imate lak pristup strujnom kablo, utikaču ili adapteru, da biste mogli da isključite uređaj iz struje.


- Postarajte se da ima dovoljno slobodnoga prostora oko uređaja radi ventilacije.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
- Uređaj ne smije biti izložen kapljanju ili prskanju vode.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na uređaj (prijedmete pune tečnosti, upaljene svijeće).
- Tamo gdje je uređaj isključen putem utikača, uređaj će ostati spreman za rad.
- Bezbjedno koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura između 0°C i 40°C.



Ovo je aparat KLASI II, sa dvostrukom izolacijom i bez uzemljenja.



LASERSKI PROIZVOD KLASI I



Kada je otvoreno, postoji laserska radijacija klase 2. Ne gledajte u zrak svjetla. (Unutar proizvoda) (Vrsta klase varira od proizvoda. Molimo da pogledate stvarni primljeni proizvod.)



Napomena

- Pločica s podacima nalazi se na donjem dijelu proizvoda.

Napomena

Usklađenost

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima Evropske komisije u pogledu radio-interferencije.



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da proizvod ne smije biti odložen kao obučan kućni otpad i da treba biti dostavljen odgovarajućem pogonu za reciklažu. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Zaštitni znaci



AURACAST

Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence.

Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Bluetooth®

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom.



Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlaštenih kopija licencno zaštićenih materijala, uključujući i programe za kompjutere, datoteke, emisije i zvučne zapise, može kršiti autorska prava i predstavljati krivično djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.

2 Vaš gramofon

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Ovim gramofonom možete

- Reprodukovati vinile
- Slušati muziku preko Bluetooth-a
- Reprodukcijska muzike sa diska;
- Uživati u muzici preko slušalica
- Podrška izlaza Bluetooth i Aux
- Podrška Auracast™ emitovanja;
- Za kontrolu uređaja koristite aplikaciju.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj paketa:


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Glavni uređaj | • Protiv teg |
| • Plato (uključujući kaiš) | • 45 rpm adapter |
| • Podloga | • Šarke x2 |
| • Prekrivač za prašinu | • Skraćeni priručnik |
| • Strujni kabl x2 | • Bezbednosni list |
| | • Garantni list |



Napomena

- Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži u ovom priručniku za korisnike su samo prikaz. Stvarni proizvod se može vizuelno razlikovati.

Pregled gramofona



① LED 1 indikator

- LED indikator izvora.

② LED 2 indikator


- Auracast/izlaza Bluetooth LED indikator.

③ LED EKRAN

Status funkcije (vidi tabelu ispod).

Funkcija	Status	Osnova	LED
Snaga	Mirovanje	● Puna crvena	LED 1
	Isključivanje	- Isključeno	
Bluetooth	Uparivanje	⬇ Treperi plavo (brzo)	LED 1
	Povezano	● Puno plavo	LED 1
	Prekinuta veza	⬇ Treperi plavo (sporo)	LED 1
Gramofon	Povezano	● Puna braon	LED 1
Auracast™	Šifrovan Auracast™ prenos	● Pun čilibar	LED 2
	Deaktiviran šifrovani Auracast™ prenos	⬇ Treperi čilibar (brzo)	LED 2
	Nešifrovani Auracast™ prenos	● Puna ljubičasta	LED 2
	Deaktiviran nešifrovani Auracast™ prenos	⬇ Treperi ljubičasto (brzo)	LED 2
Bluetooth izlaz	Uparivanje	⬇ Treperi bijelo (sporo)	LED 2
	Povezano	○ Puna bijela	LED 2
	Prekinuta veza	⬇ Treperi bijelo (brzo)	LED 2

Pregled gramofona



④ **TANJIR**

- Mjesto gdje se stavlja ploča.

⑤ **CENTRALNA OS**

- Os drži tanjir gramofona centriranim i stabilnim.

⑥ **DUGME**

- Pritisnite da uključite i odete na poslednji izvor.
- Pritisnite i zadržite da uključite/isključite prikaz sata.

⑦ PROTIV TEG

- Balansira pritisak igle

⑧ DUGME PROTIV PROKLIZAVANJA

- Dugme protiv proklizavanja primjenjuje unutrašnju silu na ručicu da spriječi spoljno preskakanje preko ploče uslijed centrifugalne sile kojom stvara rotacija platoa.

⑨ POLUGA ZA PODIZANJE RUČICE TONARA

- Koristi se za kontrolisanje ručice tonara pri podizanju/spuštanju na površinu ploče, bez opasnosti po površinu ploče i iglu.

⑩ KLIP RUČICE TONARA

- Fiksira ručicu tonara radi zaštite kada se ne koristi

⑪ NOSAČ RUČICE TONARA

- Koristite da odložite ručicu tonara kada ne koristite gramofon.

⑫ DUGME BRZINE ROTACIJE

- Prebacivanje brzine (33-1/3, 45 RPM)

⑬ RUČICA TONARA

- Nosi iglu preko ploče.

14 GLAVA I ZVUČNICA

- Zvučnica (AT3600LA) je spojena sa glavom.

15 RUČICA ZA PODIZANJE

16 PAIRING (UPARIVANJE)/

- Pritisnite da prebacite izvor (Phono/Bluetooth/CD).
- Pritisnite i zadržite (>tri sekunde) za Bluetooth uparivanje.
- Pritisnite i zadržite (>osam sekundi) za brisanje istorije Bluetooth uparivanja.

17 BT OUT (IZLAZA BLUETOOTH)

- Pritisnite da omogućite izlaza BT.
- Pritisnite i zadržite da onemogućite izlaza BT.

18 ►||


- Pritisnite za reprodukovanje/pauzu
- Pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću numeru
- Pritisnite i zadržite da premotate unapred.

19

- Pritisnite i zadržite (>3 sekunde): Aktiviranje/Deaktiviranje Auracast™ emitovanja
- Pritisnite i zadržite (>8 sekunde): Deaktiviranje i napuštanje Auracast™ režima privatnog emitovanja (ako je to trenutno odabrani režim).

20

- Otvaranje/Zatvaranje CD platoa.



21 PREKIDAČ BIRAČA PRETPOJAČALA

- Ovaj se prekidač koristi za režim telefonskog ili linijskog izlaza.

22 AUX OUT (AUX IZLAZ) UTIKAČ

- Povezuje spoljni zvučnik putem RCA kabla (nije dio kompleta).

23

- Povežite slušalice.

24

25

- Utikač strujnog kabla.


26 PREKRIVAČ ZA PRAŠINU

3 Početak

! Oprez


- Upotreba kontrola i podešavanja ili procedura drugačijih od ovih koje su ovde prikazane može dovesti do rizične izloženosti radijaciji ili drugih nebezbednih operacija.
- Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.

- Polako rukom rotirajte plato desetak puta u smjeru strelice. Ispravite kaiš gdje je uvrnut i postarajte se da se kreće glatko.




Sastavljanje gramofona


1 Postavljanje platooa na uređaj




2 Kaiš je unaprijed postavljen ispod platooa




3 Okrenite plato naopako, prevucite kaiš preko motora. Otpustite ruku sa kaiša kada postavite kaiš preko motora.




4 Postavite podlogu na plato.




- Nježno paralelno povucite prekrivač igle unaprijed da ga uklonite prije reprodukcije.




5 Ubacite protivteg u ručicu u smjeru strelice. Otključajte klip ručice.




- Upotrijebite podizač da podignete ručicu.




- 6 Upotrijebite ručni podizač da dovedete iglu u ravan sa pločom.



- Upotrijebite polugu da spustite učicu tonara na ploču da započnete reprodukciju.



- 7 Okrećite protivteg na zadnjem dijelu ručice dok ručica ne stoji ravno i balansirano.




- 8 Vratite ručicu na odmorište. Okrećite prsten sa brojevima SAMO u smjeru strelice, sve dok se „0“ ne nađe na gornjoj poziciji.




Savjet


- Brojčanik i protivteg se kreću odvojeno jedan od drugog. Tokom ovog koraka ne okrećite protivteg.




- Držite i rotirajte i brojčanik i kontrateg u smjeru strelice 1 1/2 rotacije dok broj „1“ ne bude na gornjoj poziciji.



- 9 Umetnite šarke poklopca za prašinu u mjesta za šarke na obe strane poklopca za prašinu.



Potpuno umetnite šarke u osnove šarki, locirane na zadnjem dijelu gramofona.



Napomena


- Da uklonite poklopac za prašinu, uhvatite obe strane poklopca za prašinu i polako ih podignite da uklonite prekrivač zajedno sa šarkama.

Povezivanje putem RCA audio kabl

Povežite RCA kabl (nije dio kompleta) sa spoljnim zvučnikom.

↳ CRVENI utikač – utaknite u R-izlaz.


↳ BIJELI utikač – utaknite u L-izlaz.



Ovaj proizvod ima ugrađenu opciju ekvilizatora. Možete koristiti ovaj proizvod čak i ako nemate ugrađeno pojačalo. Upotrijebite selektor pretpojačala na zadnjem dijelu gramofona da podesite izlaz kako je prikazano.

Ako audio uređaj ima PHONO ulaz, prebacite prekidač na PHONO. Audio signal iz MM kertridža je izlaz iz audio kabl bez prolaska kroz pretpojačalo gramofona. Upotrebjeno je pretpojačalo gramofona za audio uređaj koji se koristi.

Ako audio uređaj nema PHONO ulaz, prebacite prekidač na LINE. Audio signal koji prolazi kroz pretpojačalo gramofona je izlaz iz audio kabl.




Savjet

- U BT/CD režimu, korišćenje selektora pretpojačala možda nije neophodno.
- Molimo da upotrijebite AUX OUT kabl koji nije duži od tri metra.


Povežite slušalice

Povežite slušalice preko ulaza za slušalice na zadnjoj dijelu gramofona.



Povezivanje sa naponskom mrežom

Povezivanje strujnog adaptera sa utičnicom u zidu.



! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Vodite računa da naponska mreža odgovara voltaži označenoj na zadnjem ili bočnom dijelu uređaja.
- Rizik od strujnoga udara! Prije no što uključite adapter, provjerite da li je utikač čvrsto utaknut. Kada isključujete adapter, uvijek povlačite za utikač – nikada nemojte vući za kabl.
- Prije povezivanja sa adapterom, postarajte se da ste obavili sva ostala povezivanja.
- Kada se tokom upotrebe pronađe druga intereferencija, može se dodati magnetni prsten za pričvršćivanje na kraj napajanja uređaja kako bi se omotao kabl.

Uključivanje i isključivanje

Pritisnite  dugme da uključite uređaj.

- ↳ Pritisnite da uključite i idite na poslednji izvor.

Pritisnite  dugme da isključite uređaj.

- ↳ Prebacite na režim mirovanja.

Pritisnite dugme **PAIRING**/ da promjenite izvor.

- ↳ Gramofon/Bluetooth/Disk.





Napomena

- Uređaj se sam prebacuje u režim mirovanja poslije 15 minuta neaktivnosti.


4 Rad gramofona

Reprodukcivanje vinila


- 1 Postavite uređaj na ravnu površ.
- 2 Postavite slipmat na tanjir prije postavljanja vinila.
- 3 Upotrijebite prekidač brzine pored ručice tonara da podesite brzinu (33-1/3, 45 RPM) u skladu sa pločom.




- 4 Pritisnite dugme **PAIRING** / za Gramofon izvor.
→ LED 1 svijetli puno braon.




- 5 Nježno paralelno povucite prekrivač igle unaprijed da ga uklanite prije reprodukcije. Otključajte klip ručice i upotrijebite polugu za podizanje ručice tonara.



- 6 Upotrijebite ručni podizač da dovedete iglu u ravan sa pločom.



- 7 Upotrijebite polugu da spustite učicu tonara na ploču da započnete reprodukciju.





! Opres


- Ne savijajte, niti nasilu stavljajte iglu u kertridž.
- Ne dodirujte vrh igle da biste izbjegli da se povredite.
- Isključite uređaj prije zamjene igle.

Prestanak reprodukcije vinilnih ploča


- 1 Upotrijebite polugu lifta da podignete ručicu tonara i upotrijebite prst da vratite ručicu tonara na nosač ručice.



- 2 Spustite polugu i zaključajte tonar klipom da ga fiksirate.




- 3 Vratite poklopac igle da zaštitite vrh igle.




Zamijenite iglu

Uklanjanje igle sa ručice tonara:

- 1 Postavite prste na vrh igle i gurnite nadolje u smjeru „A“.




- 2 Izvucite iglu unaprijed u smjeru „B“




- 3 Zadržite vrh igle i stavite drugu ivicu guranjem unaprijed u smjeru „C“
Pritisnite iglu uvis u smjeru „D“ dok se na zaključa.

Model igle: AT3600 (nije dio kompletna)




Uklonite prekrivač protiv prašine

- 1 Otvorite prekrivač protiv prašine.




- 2 Podignite vertikalno prekrivač protiv prašine.




5 Reprodukcijski sa disk

1 Pritisnite dugme **PAIRING**/ za CD izvor.


↳ Biće prikazano [DISC].



2 Pritisnite  da otvorite odjeljak za disk.



3 Ubacite disk tako da je etiketa okrenuta uvis.



4 Pritisnite dugme  da zatvorite odjeljak za disk da pokrenete reprodukciju.

↳ Pritisnite dugme  na uređaju dvaput da preskočite na sljedeću numeru.


↳ Pritisnite  dugme na jednom da reprodukujete ili pauzirate numeru.

↳ Pritisnite i zadržite dugme  na uređaju da premotate unaprijed.

6 Slušanje Bluetooth® muzike

Povežite Bluetooth®

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING**/ za prebacivanja na Bluetooth izvor.
↳ LED 1 treperi plavo.
- 2 Odaberite **[Philips Fidelio FT1]** na vašem drugom Bluetooth uređaju.
↳ Nakon uspješnog uparivanja i konekcije Bluetooth indikator će svjetleti plavo i čućete zvučni signal iz uređaja.




- 3 Reprodukujte audio sa vašega uređaja.

- Pritisnite **▶||** dugme na jednom ili drugom uređaju da reprodukujete ili pauzirate numeru.
- Pritisnite dugme **▶||** na proizvodu dvaput da preskočite na sljedeću numeru.

Prekidanje Bluetooth®-a

- Deaktivirajte Bluetooth na vašem uređaju.
- Pritisnite i zadržite **PAIRING**/ dugme na uređaju na tri sekunde da uđete u režim uparivanja.
↳ LED 1 treperi plavo.



Pražnjenje memorije Bluetooth® uparivanja

- Pritisnite i zadržite **PAIRING**/ dugme na uređaju na osam sekunde u režimu prekidanja veze.



Napomena


- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije garantovana.
- Svaka prepreka koja se nalazi između uređaja može smanjiti domet.
- Maksimalan raspon između ovog uređaja i vašeg Bluetooth uređaja je oko 10 metara (slobodnog prostora).

7 Auracast™ rad


Možete da reprodukujete svoju muziku sa gramofona na bilo koji drugi proizvod koji je Auracast™ kompatibilan.

Auracast™ emitovanje

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING** za prebacivanje na Gramofon/Bluetooth/Disk izvor.




- 2 U Gramofon/Bluetooth/Disk izvoru, pritisnite i zadržite **PAIRING** dugme na gramofonu na tri sekunde ili odaberite **Source Control** na Philips Entertainment Aplikaciji (ikonica zupčastog kotača / Auracast™ emitovanje) da uđete u Auracast™ emitovanje.



U Philips Entertainment Aplikaciji uđite u General Settings, odaberite **Public** (nešifrovano emitovanje) ili **Personal** (šifrovano emitovanje) sa Auracast™ emitera.

- Kada se odabere nešifrovano emitovanje, LED 2 postaje puno ljubičasto i začuće signal sa gramofona.
 - Kada se odabere šifrovano emitovanje, LED 2 postaje puno čilibar boje i začuće signal sa gramofona.
- 3 Možete da emitujete na bilo koji broj uređaja koji ima Auracast™. Slijedite uputstva da omogućite Auracast™ vezu.
 - 4 Ako je Auracast kanal za emitovanje šifrovani, potrebno je da Auracast prijemnici imaju istu lozinku da bi mogli da slušaju emitovanje.




Prekidanje Auracast™ emitovanja

- Pritisnite i zadržite dugme **PAIRING** na gramofonu na tri sekunde da izadete iz Auracast emitovanja sa vašeg gramofona.
 - ↳ LED 2 treperi ljubičasto ili čilibar.

8 Bluetooth-Out rad (BT-OUT)


Povezivanje sa Bluetooth uređaj

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING**/ da prebacite na izvor Gramofon/Disk.



- 2 U opciji Gramofon/Disk izvor, pritisnite **BT OUT** dugme da uđete u režim Bluetooth uparivanja.


↳ LED 1 će zatreperti bijelo.



- 3 Postarajte se da vaš Bluetooth uređaj bude u režimu uparivanja.
- 4 Gramofon će početi da skenira i automatski će se upariti sa najbližim Bluetooth uređajem ili uređajem sa najjačim signalom.

- 5 Kada se uređaji povežu, začujete zvučni signal iz gramofona.

↳ LED 2 će svjetleti puno bijelo.



Prekid veze IZLAZA Bluetooth

Pritisnite i zadržite **BT OUT** dugme na gramofonu na tri sekunde.

↳ LED 2 će iz punog bijelog, zatreperti bijelo.

Napomena



- Ako uparivanje ne uspije, pritisnite **BT OUT** dugme da ponovo obavite skeniranje Bluetooth uređaja.

9 Povezivanje Philips Fidelio FT1 gramofona i FA3 zvučnika

Ovaj odeljak će vam pomoći da povežete Fidelio FT1 gramofon i FA3 zvučnike.


AURACAST

Bluetooth



A

B




C

Veza	Idi na stranicu
A Auracast™ veza	18
B Bluetooth ulaz i izlaz veza	20
C Povezivanje kablom	22


A Auracast™ veza

FT1

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING** za prebacivanja na Gramofon/Bluetooth/Disk izvor.



- 2 U Gramofon/Bluetooth/Disk izvoru, pritisnite i zadržite **Source Control** dugme na gramofonu na tri sekunde ili odaberite **Source Control** na Philips Entertainment Aplikaciji (ikonica) / Auracast™ emitovanje) da uđete u Auracast™ emitovanje.




U Philips Entertainment Aplikaciji uđite u **General Settings**, odaberite **Public** (nešifrovano emitovanje) ili **Personal** (šifrovano emitovanje) sa Auracast™ emitera.

- Kada se odabere nešifrovano emitovanje, LED 2 postaje puno ljubičasto i začujete signal sa gramofona.
- Kada se odabere šifrovano emitovanje, LED 2 postaje puno ćilibar boje i začujete signal sa gramofona.

3 Možete da emitujete na bilo koji broj uređaja koji ima Auracast™. Slijedite uputstva da omogućite Auracast™ vezu.

4 Ako je Auracast kanal za emitovanje šifrovan, potrebno je da Auracast prijemnici imaju istu lozinku da bi mogli da slušaju emitovanje.

- Nakon povezivanja, LED na proizvodima na kojima je Auracast™ omogućen (Fidelio FA3), svjetleće puno cijan.




5 Pritisnite dugme **PAIRING**/↻ da prebacite Gramofon/Disk/Bluetooth da biste reprodukovali sa različitih audio izvora.

Prekidanje Auracast™ emitovanja

- Pritisnite i zadržite dugme  na gramofonu na tri sekundi da izađete iz Auracast emitovanja sa vašega gramofona..
- ↳ LED 2 treperi ljubičasto ili ćilibar.


FA3

- 1 Na vašem uređaju koji podržava Auracast™ emitovanje, slijedite uputstva da omogućite Auracast™ emitovanje.
- 2 Pritisnite **BT**/ na daljinskom uređaju ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da odaberete režim Auracast™ prijema.
 - ↳ Začujete signalni zvuk.
 - ↳ LED treperi cijan.




3 Ako je zvučnik po prvi put prebačen u režim Auracast™ prijemnika ili je spisak stanica prazan, zvučnik će automatski početi da skenira i nešifrovano emitovanje sa najjačim signalom će se automatski emitovati.

↳ LED svjetli puno cijan.



- 4 Ako želite da imate prijem šifrovanog emitovanja na vašem Auracast™ uređaju, slijedite uputstva za vaš Auracast™ uređaj za emitovanje i unesite lozinku na vašem Auracast™ uređaju za emitovanje.



- 5 Upotrijebite daljinsku upravljač da kontrolirate reprodukciju.
- Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.

Napomena

- Kada je Auracast™ prijemnik povezan, pritisnite **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na tri sekunde da ponovno skenirate Auracast™ kanale koji emituju.
- Kada je Auracast™ prijemnik povezan sa više Auracast™ kanala, pritisnite dugme **SECONDARY PAIRING** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da se prebacite na sljedeći nešifrovani Auracast™ kanal.


Prekid veze sa Auracast™ prijemnikom

- Prebacivanje na drugi izvor na uređaju;
 - Deaktivirajte Auracast™ emitovanje na vašem Auracast™ uređaju.
- Ako je prekid veze uspješan,
- ➔ LED treperi cijan.

B Bluetooth ulaz i izlaz veza


FT1

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING**/ da prebacite na Gramofon/Disk izvor.




- 2 U opciji Gramofon/Disk izvor, pritisnite **BT OUT** dugme da uđete u režim Bluetooth uparivanja.

➔ LED 1 će zatreperti bijelo.



- 3 Postarajte se da vaš Bluetooth uređaj bude u režimu uparivanja.
- 4 Gramofon će početi da skenira i automatski će se upariti sa najbližim Bluetooth uređajem ili uređajem sa najjačim signalom.
- 5 Kada se uređaji povežu, začujete zvučni signal iz gramofona.
- ➔ LED 2 će svjetleti puno bijelo.



Prekid veze IZLAZA Bluetooth

Pritisnite i zadržite **BT OUT** dugme na gramofonu na tri sekunde.

↳ LED 2 će iz punog bijelog, zatreperiti bijelo.




Napomena

- Ako uparivanje ne uspije, pritisnite **BT OUT** dugme da ponovo obavite skeniranje Bluetooth uređaja.

FA3

- 1 Pritisnite **BT** /  na daljinskom upravljaču ili **SOURCE** na zadnjem dijelu primarnog zvučnika da uđete u režim uparivanja.


↳ LED treperi plavo.




- 2 Ako je uspješno povezano:

↳ Začujete signalni zvuk.

↳ LED svijetli puno plavo.



- 3 Reprodukcijska muzike putem vašeg uređaja.




Upotrijebite daljinsku upravljač da kontrolirate reprodukciju.

- Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.
- Da pauzirate/nastavite reprodukciju, pritisnite **▶||**.
- Da preskočite numeru, pritisnite **▶▶/◀◀**.


C Kablovska veza (putem RCA audio kablja)

FT1

- 1 Povežite RCA kabl (nije dio kompleta) sa spoljnim zvučnikom.
 - ↳ CRVENI utikač – utaknite u R-izlaz.
 - ↳ BIJELI utikač – utaknite u L-izlaz




- 2 Prebacite na LINE izlaz na zadnjem dijelu Fidelio FT1 kako je to prikazano.





FA3

- 1 Povežite **L-AUX IN-R** utičnice na zadnjem dijelu primarnog zvučnika na **AUX OUT** utičnice na Fidelio FT1 pomoću RCA kablja (nije dio paketa).



- 2 Pritisnite **AUX** na daljinskom **SOURCE** na zadnjem dijelu na primarnom zvučniku da odaberete AUX in režim rada.

↳ LED će svijetleti puno ružičasto.




Napomena

- Molimo da upotrijebite RCA kabl koji nije duži od tri metra.
- 3 Upotrijebite daljinski upravljač da koristite bazične kontrole zvučnika.
 - Da pojačate ili utišate zvuk, pritisnite **VOL+/-**.

10 Philips Entertainment aplikacija

Preuzimanje aplikacije




Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.



philips.to/entapp

Aplikacija za Philips Entertainment daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete koristiti svoj pametan uređaj da lako odaberete stil zvuka koji hoćete, da mijenjate između izvora i još toga.


Uparite aplikaciju sa gramofonom



- 1 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na svojem mobilnom uređaju.
- 2 Postarajte se da je vaš mobilni uređaj omogućen u Bluetooth podešavanjima.
- 3 Kada po prvi put povezujete Philips Entertainment aplikaciju, od vas će biti zatraženo da uparite aplikaciju sa vašim gramofonom.
- 4 Pritisnite ►► dugme na gramofonu da omogućite aplikaciji da ga otkrije i kontroliše.


Odaberite izvor zvuka

Pritisnite ikonicu  na aplikaciji da odaberete **Phono/CD/Bluetooth**.





Odaberite CD/MP3 programiranje

Odaberite **[CD/MP3 programming]** da uđete u podešavanje CD/MP3 programiranja.






Izbor režima reprodukcije

Izaberite **[Playback mode]** da uđete u podešavanja režima reprodukcije.



Izbor podešavanja sata



Pritisnite ikonicu  na aplikaciji da odaberete **Clock Setting**.



- **[24-Hr Time]:** Odaberite između 12-časovnog ili 24-časovnog formata vremena.
↳ 24-časovno vrijeme je osnovna postavka.
- **[Sync Clock]:** Kada je sinhronizacija sata odabrana, aplikacija će sinhronizovati mobilni sat sa gramofonom odmah po uspostavljanju veze.
↳ Isključite **[Sync Clock]** tako da korisnici mogu da podeše vrijeme na svojim mikro sistemima.
- **[Clock]:** opcija da kliznete i odaberete vrijeme na stranici za podešavanje sata.


Izbor osvetljenja ekrana

Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da uđete u spisak General Settings.




Odabir Auracast™ emitovanja



1 Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da uđete u spisak General Settings.




2 Odabetite **Public** ili **Personal** emitovanje.



- 3 Unesite lozinku kada je odabrano **Personal** (šifrovano emitovanje).




- 4 Pritisnite i zadržite  dugme na gramofonu da uđete u Auracast™ režim uparivanja.




Odaberite izlaza Bluetooth (BT Out)


- 1 Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da uđete u spisak General Settings.




- 2 Omogućite **[Bluetooth Out]** i započnite skeniranje.



- 3 Prethodno upareni uređaji će se pojaviti u opciji „Paired devices“, a neupareni uređaji će se pojaviti u opciji „Discovered devices“.




- 4 Odaberite uređaj da ga povežete putem izlaza Bluetooth.




Daljinski upravljač

Pritisnite ikonu  da uđete i koristite svoj mobilni uređaj kao daljinski uređaj za gramofon putem Philips Entertainment aplikacije.



Vodič za korisnike

Za više informacija o korištenju ovoga proizvoda, pritisnite  ikonicu na aplikaciji gdje možete naći **[User Manual]** i **[Quick Start Guide]**.




Nadogradnja firmware-a


Da biste dobili najbolje opcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom firmver verzijom.

Firmver za MCU može biti nadograđen na najnoviju verziju putem Philips Entertainment aplikacije.

Idite na **Firmware Update** i pritisnite **Download & Update**. Ako nadogradnje bude objavljena **Download & Upgrade** može biti pritisnuta za automatski nastavak.



Kada uređaj jednom bude povezan sa Philips Entertainment aplikacijom, može preuzeti ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite na najnoviju firmver verziju da unaprijedite performanse ovog proizvoda.



11 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prijetnodne najave.

Aux izlaz

Frekventni opseg 20 Hz - 20 kHz

Izlazna snaga 1000 mV

Opšte informacije

Naponska mreža 100-240V~ 50/60Hz

Potrošnje energije tokom rada 5 W

ECO potrošnja energije < 0,8 W

Dimenzije (Š x V x D) 420x130x370 mm

Težina (glavnog uređaja) 3,7 kg

Radna temperatura 0-40°C

Gramofon

Brzine gramofona 33-1/3 RPM, 45 RPM

Model igle AT3600LA

Bluetooth®

Bluetooth® verzija V5.4

Bluetooth® profili A2DP, AVRCP

Bluetooth® frekventni opseg 2402 - 2480 MHz

Maksimalna snaga transmisije ≤9 dBm

Bluetooth® domet oko 10 m

Podržani audio formati SBC, AAC, LC3

Disk

Podržani tipovi CD-a CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)

Podržani MP3 disk formati

Maksimalni broj naslova 128 (u zavisnosti od dužine naziva datoteke)

Maksimalni broj albuma 99

Podržane frekvencije sempla 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Podržani protoci podataka 32~320(kbps), promjenljivi protoci podataka

12 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište ovoga uređaja.

Da bi se zadržali pravo na garanciju nikada nemojte pokušavati da sami popravite sistem. Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude blizu i da lako možete pročitati broj modela i serijski broj.

Nema struje

- Provjerite da li je adapter uređaja nepropisno povezan.
- Provjerite ima li utičnice u zidu.

Nema zvuka

- Provjerite jačinu zvuka.
- Provjerite je li izvor propisno odabran.
- Provjerite jesu li kablovi za povezivanje ispravno povezani.

Nema reakcije uređaja

- Isključite i ponovo uključite adapter, zatim ponovo uključite uređaj.
- U cilju uštede struje, sistem se automatski isključuje 15 minuta po završetku reprodukcije posljednje numere ako mu se ne da nijedna komanda.

Snimljeni zvuk je prebrz ili prespor

- Provjerite je li odabrana propisna brzina koja odgovara vinilu.

Vinil se okreće, ali nema zvuka

- Provjerite jačinu zvuka.
- Provjerite je li izvor propisno prebačen na gramofon.
- Provjerite da li je poklopac igle propisno uklonjen.
- Provjerite je li poluga ručice tonara spuštена da se spusti na ploču.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ili uklonite prepreke između njih.

Opadanje audio kvaliteta gramofona

- Provjerite je li igla istrošena. Zamijenite iglu.

Nemoguće je uspostaviti vezu sa Bluetooth uređajem

- Provjerite da li uređaj ne podržava profile koji su potrebni za ovaj uređaj.
- Provjerite da li Bluetooth funkcija nije omogućena. Pogledajte priručnik za korisnike tog uređaja da otkrijete kako aktivirati tu funkciju.
- Provjerite je li ovaj uređaj nije u režimu uparivanja.
- Provjerite je li ovaj uređaj već povezan sa nekim drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem i pokušajte ponovno.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.